

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu člana 179 i 181 u vezi člana 39 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG" broj: 100/24) , na sjednici Savjeta održanoj **.**.2025. godine donijela je

PRAVILNIK O PRISTUPU I INTERKONEKCIJI

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet Član 1

Ovim Pravilnikom se propisuju uslovi za obezbjeđivanje pristupa i interkonekcije, prava i obaveze operatora u vezi sa pristupom i interkonekcijom, postupak za ostvarivanje pristupa i interkonekcije, uslovi pod kojima operatori mogu ograničiti pristup i interkonekciju, kao i postupanje Agencije u vezi sa pristupom i interkonekcijom..

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG" broj: 100/24), u daljem tekstu Zakon.

Osnovni ciljevi Član 2

Ovaj Pravilnik reguliše odnose između operatora u dijelu pristupa i/ili interkonekcije, radi ostvarivanja sljedećih ciljeva:

- podsticanja povezanosti i pristupa mrežama veoma velikog kapaciteta, uključujući fiksne, mobilne i bežične mreže, kao i njihovog korišćenja od strane građana i privrednih subjekata;
- promovisanja tržišne konkurencije u pružanju elektronskih komunikacionih mreža i povezane opreme, uključujući efikasnu infrastrukturnu tržišnu konkurenciju, kao i tržišnu konkurenciju u pružanju elektronskih komunikacionih usluga i povezanih usluga;
- doprinosa razvoju tržišta uklanjanjem preostalih prepreka i olakšavanjem konvergentnih uslova za ulaganja u elektronske komunikacione mreže i usluge, povezanu opremu i povezane usluge, kao i za njihovo pružanje, inovacijama, kao i pružanjem, dostupnošću i interoperabilnošću usluga i povezanošću krajnjih korisnika;

- promovisanja interesa građana obezbjeđivanjem povezanosti i dostupnosti, upotrebe mreža veoma velikog kapaciteta, uključujući fiksne, mobilne i bežične mreže, elektronskih komunikacionih usluga, omogućavanjem najvećih mogućih pogodnosti u odnosu na izbor cijene i kvaliteta na osnovu efikasnog tržišnog nadmetanja, održavanjem bezbjednosti mreža i usluga.

II USLOVI ZA OBEZBJEĐIVANJE PRISTUPA I INTERKONEKCIJE

Osnovni zahtjevi pristupa i interkonekcije

Član 3

Operatori će prilikom implementacije pristupa i/ili interkonekcije obezbijediti sljedeće:

- interoperabilnost usluga, uključujući i zadovoljavajući kvalitet elektronskih komunikacionih usluga;
- zaštitu podataka, do nivoa neophodnog za obezbjeđenje saglasnosti sa relevantnim odredbama o zaštiti podataka uključujući zaštitu ličnih podataka, tajnost obrade, prenosa ili čuvanja podataka.

Tehnički standardi

Član 4

Operatori su dužni da se prilikom implementacije pristupa i interkonekcije pridržavaju crnogorskih standarda.

Ako ne postoje crnogorski standardi u smislu stava 1 ovog člana, primjenjuju se norme i tehničke specifikacije Evropskog instituta za standardizaciju u oblasti telekomunikacija (ETSI), Evropskog odbora za normiranje (CEN) i Evropskog odbora za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC), norme, odluke i preporuke Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodnog elektrotehničkog komiteta (IEC) i Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih uprava (CEPT), kao i drugih relevantnih međunarodnih organizacija za standardizaciju i normiranje.

III PRAVA I OBAVEZE OPERATORA U VEZI SA PRISTUPOM I INTERKONEKCIJOM

Prava i obaveze operatora

Član 5

Operator ima pravo, a na zahtjev drugog operatora i obavezu da pregovara o pristupu i interkonekciji svojih mreža radi pružanja javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i obezbjeđivanja njihove interoperabilnosti.

Podatke koji su od interesa za obavljanje pregovora o pristupu i interkonekciji operator objavljuje i ažurira na svojoj internet stranici. Operatori su dužni da objave, 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika sljedeće podatke:

- Podatke o uslugama pristupa/interkonekcije koje nude;
- Podatke o lokacijama pristupnih/interkonekcionih tačaka;
- Podatke o načinu kontakta (adresa, e-mail, tel.).

Operatori su dužni da štite povjerljivost svih podataka koje su razmijenili prilikom pregovaranja ili sprovođenja ugovora o pristupu i/ili interkonekciji i ne smiju ih koristiti u druge svrhe, ni davati trećoj strani ili licima povezanim sa ugovornim stranama ili trećom stranom, kojima bi ti podaci mogli omogućiti prednost na tržištu.

Operatori su dužni da sa podacima iz prethodnog stava postupaju u skladu sa zakonima kojim se uređuje zaštita podataka. Radi zaštite povjerljivosti podataka, operatori su dužni da jasno naznače koji se podaci smatraju povjerljivim i da ih dostavljaju u formi koja obezbjeđuje njihovu povjerljivost.

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRISTUPA I INTERKONEKCIJE I POSTUPANJE AGENCIJE

Zahtjev za pristup i interkonekciju

Član 6

Zainteresovani operator zahtjev za pristup ili interkonekciju dostavlja operatoru od koga se traži pristup ili interkonekcija.

Zahtjev za pristup ili interkonekciju iz stava 1 treba da sadrži:

- podatke o operatoru koji traži pristup ili interkonekciju - podnosilac zahtjeva,
- osnovne podatke o elektronskoj komunikacionoj mreži podnosioca zahtjeva,
- zahtjevani skup usluga koji se odnose na pristup ili interkonekciju,
- lokacije pristupnih/interkonekcionih tačaka,
- plan potrebnih kapaciteta,
- podatke o lokacijama uređaja i opreme podnosioca zahtjeva, koji će se koristiti za pristup ili interkonekciju,
- tehničke karakteristike opreme i uređaja koji će se koristiti za pristup ili interkonekciju, kao i potvrde o usaglašenosti sa odgovarajućim tehničkim standardima,
- plan saobraćaja za naredni period od najmanje šest mjeseci, ukoliko je to primjenljivo,
- kontakt osoba (ime, tel., e-mail).

Ukoliko zahtjev za pristup ili interkonekciju nije potpun, operator kome je zahtjev upućen će, u roku od 7 dana od dana prijema nepotpunog zahtjeva, tražiti od podnosioca zahtjeva da dopuni svoj zahtjev.

Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dopuni svoj zahtjev, u roku od 7 dana od dana dobijanja obavještenja o nepotpunosti zahtjeva, smatraće se da je odustao od zahtjeva za pristup ili interkonekciju.

Odgovor na zahtjev za pristup i interkonekciju

Član 7

Operator je dužan da na potpun zahtjev za pristup ili interkonekciju, u smislu člana 6 stav 2 ovog pravilnika, odgovori u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Odgovor na zahtjev za pristup ili interkonekciju treba da sadrži:

- predlog tehničkog rješenja za realizaciju pristupa ili interkonekcije,
- troškove realizacije pristupa ili interkonekcije,
- planiranu dinamiku za realizaciju pristupa ili interkonekcije,
- plan testova prije puštanja u rad,
- dalji postupak pregovaranja o pristupu ili interkonekciji,
- osobe zadužene za pregovaranje i realizaciju pristupa ili interkonekcije.

Ograničenje pristupa i interkonekcije

Član 8

Pristup ili interkonekcija se mogu ograničiti samo u slučaju da nijesu izvodljivi iz tehničkih razloga. U tom slučaju je operator, kome je upućen zahtjev, dužan da detaljno obrazloži razloge svog odbijanja zahtjeva i dostavi ih podnosiocu zahtjeva, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ukoliko se na zahtjev za pristup i/ili interkonekciju ne odgovori u skladu sa članom 7 ovog pravilnika, ili ukoliko se odbije zahtjev za pristup ili interkonekciju, zainteresovani operator se može zahtjevom obratiti Agenciji. Agencija će donijeti odluku o opravdanosti odbijanja zahtjeva za pristupom i/ili interkonekcijom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da je razlog odbijanja zahtjeva neopravdan, Agencija će naložiti uspostavljanje pristupa i/ili interkonekcije, u skladu sa rokovima iz ovog pravilnika i Zakona.

Ugovor o pristupu i interkonekciji

Član 9

Pristup ili interkonekcija se realizuju na osnovu međusobnog ugovora operatora, koji treba da bude u skladu sa Zakonom.

Operatori su dužni da zaključe ugovor o pristupu ili interkonekciji u roku od 45 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva iz člana 6 ovog pravilnika.

Operator je dužan da primjerak zaključenog ugovora o pristupu i/ili interkonekciji sa operatorima u Crnoj Gori i sa operatorima u drugoj državi dostavi Agenciji radi evidentiranja, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Izmjena zaključenih ugovora na zahtjev Agencije

Član 10

Agencija može u skladu sa Zakonom i Pravilnikom zatražiti izmjene zaključenih ugovora o pristupu ili interkonekciji ako su odredbe tih ugovora u suprotnosti sa odredbama Zakona i ovog pravilnika.

Ukoliko strane ne izvrše tražene izmjene u roku od 10 dana, Agencija će utvrditi izmjene, koje mogu, između ostalog, sadržati uslove kojima se obezbjeđuje ispunjenost uslova iz prethodnog stava ovog člana.

Rješavanje sporova

Član 11

Ukoliko se ugovor o pristupu ili interkonekciji ne zaključi u roku od 45 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva ili se pojavi spor u vezi sa već uspostavljenim pristupom ili interkonekcijom, operatori se mogu obratiti Agenciji sa zahtjevom za rješavanje spora, zbog nemogućnosti da ga sami riješe.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana, Agencija može operatorima predložiti mogućnost posredovanja u rješavanju sporova, shodno članu 208 Zakona. Postupak posredovanja Agencija je dužna da okonča u roku od 4 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za posredovanje.

Ukoliko operatori ne iskoriste mogućnost iz stava 2 ovog člana, Agencija rješava spor tako što odlučuje samo o onim pitanjima po kojima nije postignuta saglasnost među strankama. Odluka Agencije o rješenju spora će se zasnivati na principima objektivnosti, transparentnosti, proporcionalnosti i nediskriminacije. Operatori su dužni da primijene odluku Agencije u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke

Agencija može naložiti operatorima da obezbijede odgovarajući pristup i/ili interkonekciju, radi ispunjavanja ciljeva iz člana 2 Pravilnika.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Član 12

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pristupu i interkonekciji (Sl. List Crne Gore 024/14).

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana njegovog objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

PREDSJEDNIK SAVJETA

Dr Milan B. Radulović, dipl.inž.el.